

Тахсаре 39-с ымы
Сымаһа 2 каты

ЫҢЫТТАН—ПААРДААҢЫҢҢА

Бу хүнсүргэ арайм хангайгынбалара турахтаах нультаралар
ыншыларын нылгас болдохко бүтэртээн эрэллэр. Билигин бигир
улахан суолталаах учараттаах сөрүгунан ыншыны нылта дадас-
тынган сааскы парадлаахынга тулуу бөөлөр.

Эхний ерөнхий үлдэгдэл 3308 гектар сирт паврданыгхтайх. Итгэж: сүүлхээр 340 гектарыгхэн элбх. Бигдигхэн кайайхыгхээрхэн мйлахх, Ленин аатыгхэн нолхоз 780, Эрилик Эристин аатыгхэн нолхоз 550, Калинин аатыгхэн нолхоз 461, Нара Маркс аатыгхэн нолхоз 260 уонка Субурууснай аатыгхэн сөөхөз 1257 гектар сирт паврдыр былалнаахтар. Бу нуннарэгх туорах-таох куьтуралар мйыыларын бүтэрбит Субурууснай аатыгхэн сөөхөз уонка Ленин аатыгхэн, Эрилик Эристин аатыгхэн нолхозтар паврдаахын үлэтин савалзатылар.

Эргэцүүлэн павардааһын — хэлэр сэллээры үрдүк үүнүү бигэ төрүтэ. Бийлгиг усуллубуйабытыгар ббө турунтаах өлгөн үүнүүнү ылыы биир дьолуннаах дьаһалынан ыраа паары ыстыы буолар. Ити сийги мунуууга, сыйс өттөрү ыраастааһынга, почвада органической уобурдууллары ниллэрингэ улахан суолталаах. Сласны павардааһын үүнүүнү 30 — 40 бырыһын үрдэтэр билээр. Ол ийин павардааһыны нылгас болдоххо үчүгэй хаачыстыбалаахтын ыгыты бары хаһаайыстыбалартан кыталмахтын ирдэнэр.

Бийишлыг кбилейнай сылга сээснэ пээрдааһын былааным бары
нолхоотар уонна совхоз ССРС Верховнай Советын быыбары/и нэрсө,
бэл ыйын 14 күнүгэр диэри төлөрөр баччуннаах соруктаахтар.
Ити соругу ситиһилээхтэни төлөрөрө бийиги хаһайыстыбаларбы-
тыгар бары ныхахтар толору бааллар. Ааспыт сылпавар бийиш
ыйыны үлэтэ эрдэ түнүктэнэн ээрэ. Оонк пээрдааһыны сорох ха-
һайыстыбалар эрдэ сабаластылар. Оттон механизаторскай надрдар,
техника уонна уматытынан хэаччылыы аттүмэн ханнык да мз-
кэйдэтин тахсар балаһыанньата суох.

Пардаагны сэтгүүлчлэлтэйгээр бие биеийнхнийг хүндэтгэн, хамтран ажиллахыг зорьж байна. Энэ үйлдлийг хамтран зохион байгуулж, хамтран ажиллахыг зорьж байна. Энэ үйлдлийг хамтран зохион байгуулж, хамтран ажиллахыг зорьж байна.

Азсымт сүүлаларга сир паарданна да онон уоскуйан хайлны та-
лоарыллара. Ол түмүгэр паардамныт сири сайын устата салгыы
обработнаарамнат буолан саас паардамныт үгүс сирдэр күл-мүөх
пырейынан, сымс отунан саба үүнэллэрэ. Онон паар сөччө-бөччө
туһата суох буолуута тахсара. Сири оҕорууга итинини сыһыанна-
һы хатылаан таһаарыллыа суохтаах. Басһынаа сымс от тах-
сымытыттан нөрөн сайын устата инкиитэн итэһэ суох обработна
лааһын ытыллыахтаах. Омуоха дисковай лушһыинтары, куль-
тиватордары эрдэттэн бэлэмнээн, паардамныт сири нөрө-истэ сыл-
дан хатылаан оҕорууну ытыгы хайаан да наардалаах.

Бымбар хүнүн нэрэ пэрдээһин билааһын талоруу, кинини бастын хэбээһин бэлэхтүн ыһтын бари хаһаайыстыбалар сала-
баанчыларын, специалистарын сүгүнэн элмэгтээх сорулгара.



МАГАДАН УЮБАЛАНА. Чукотка—табайыттар кыраайлары. Билигин кишилерге элпээттөөк көмү табалар стадаларыгар төрөнүүгө сардалаһа. Хас биирдин түгүтү тымыннах нитээххэ хаала. Пятелет-на бүтүннөр уобалас хабзайыстыбалара 780 тыһымча табалаах буолуохтара.

ССТА фотохроникага

ССРС Верховнай Советын быыбарын көрсө



Москва уобалаһын улаһыттарын коллективтара ССРС Верховнай Советыгар депутатка кандидаттынан турсурбут дьоннорун сротуттар. Коммунарка племензот директора Александра Нелитична Монахова баар.

Синмока: А.Н. Монахов (үлг.) бээтүн хайааыстыбатын ман-кыкысаттары М. Грохованы, А. Завьяловны * кыта бээтүн-дэуо.

И. Акимов фотота,
ССТА фотохрониката,

Биир санааланы
быһытыгар-майгытыгар

Дойдута бичмэвэрзачылар төсүлэртнөнэй быһаас үрүкү оргоһулар депутатка кандидаттары быһта көрүгүлүлэрэ үрүкү политическай активность биччылар-майгытылар бараллар.

Алма-Атара билимбурдаачысы
ССРС Бердэмэй Советин Сою-
тин Советыгар Алма-Атагары
Ленинскэйдөөр билимбурдыр
укурутан депутатка кандидат
СССР КК Политбюротун чыны-
жигер кандидат. Казакстан Ко-
мпартиятын КК бастакы секретя

тара Динмухамед Ахмедович Кү-
наевтың көсуітүдесі болды.

Киевляне Києвтемір—Ленинський—
дзвін бамбардирлар уокрух бам-
бардирларлар СРСР Верховний
Советин Союзун Советлар де-
путатка кандидат ССКН КК По-
літбюроун чланлар панди-
дат, Украинский ССР Министр-
ларин Советин председател
Владимир Васильевич Щербин-
скийни көргөтүрө.

Көрсүзүүгө бийиңи норуонштут
слобо уйгулаларын уонна дьолун

тулугар хүннэтэ ахсаабат кы-
дэмнэлэлэрын нһин хаан-трүү
Коммунистический партияда, Со-
ветской правительствода диринг
бэлхнин таллара этгилниилэр.
Араатардар бэс мһын 14 хүнү-
гэр бһыбардаатчылар коммунист-
гэр уонна партилта суохтар
тузахадыйбат блоктарын канди-
даттарын нһин, талталаах
Ибэ дойдубут чөлөйбө сайдарын
нһин бэйхэлэрин куолестарын
бир санаанан биэрисхтэрэ днэ-
тиилэр.

Муниахтарга Д. А. Кунаев
уонна Шербицкэй тым этилэр.
СССР.

Депутатка кандидат Е. И. Новгородова
— быыбардааччыларыгар

СРСР Верховный Советын Национальностарын Советлар 695 №-дээх Магэ Хамаастаары билибардылар уокучуктан денутаппа кандидат **Екатерина Иннокентьевна Невгородова** уоскабыт, апталабыт, үлээлэбит. Суубуруускай аатынан сөөкөбүтү сипи бөлүөлөгөр Хатылыга, ойтон ого эрдэринэ суурбүтсөһүү, үбөһүнүт, аһыат үүннөрүһүнүт ийэ буоругар— Кытаанахха, сипи кыһыһтар Күнэһтигэ аймах-билэ дьоруун, аратын, олохтоохтору аһыт көрсүһүүлөрө алуэ дьакуутталахтын барда.

Кытаанахха кинде дойду аһалтабыт бичебардааччылар бичебар иһинээри муһуннах тэриэ нөһүлүк Союетын председатели Е. Д. Барашникова кыһа кинири талыһан аста. Ити кэминтэти депутатка кандидат ытырдылар кини Н. Н. Дьячковай Е. И. Новгородова олохун, үлэтигэ туһунан кэпсэйтэ. Бу Кытаанах оскуолатыгар төрөһүннэти, нөһүлүк Союетын сүрүхсүтүүн, кэллэхтүгэр комплекснай биригээдэ биригээ

[illegible]

Иш комитетин мэрлэбдэг бэлгэвчлэгчид Г. Н. Ноос, элэр бэлгэвчлэгчид Сонн Со-
бомина, өсүүлэл үзүүлэлчид
А. С. Ива-
нова, ого комбинатын гэмд-
дэгчид Н. Г. Сирябин, раб-
чид И. М. Нестереа комбин-
ты истинник өйтүү этнэлэлч
игордулар уонни Кытаанах
үрэлтөрлөгчид сирн өлөрүүтү
ого комбинатын түтүүтүгүр,
сүбүү мэрлэлэн үлэтин меха-
низациялааһынчид сэлтөөх ка-

жөнү өңүрүгүр көрдөнүү
көлдөнүнүн.

Нэгийг бэлчээтэй-малчтай
барьт бэйлэдэриг хамтаара
Е. Н. Номгороводаны хийтэ
хэрсүүтэ анхан олохтоох-
тор улахан концерт хөрдөр-
лүгээ.

Н. БАРАШКОВ.

III

Идм аймн 27 күнүтөр кү-
нүс 2 чакса Хатылытаары
культура дьютүгөр бимбар
длаччыллар Национналыостор
Советтарыгар 697 №-дөө
Мянэ-Халаластаары бимбар-
дыр уокурукка ССРС Вер-
ховнай Советыгар депутатка
кандидат Екатерина Инно-
кентьевна Новгородованы кы-
тары көрсүһэр муныахтара
буола. Мунылары Субууус-
кай аатынан совет партия-
мун секретира Р. Х. Кристо-
панкин аста.

Депутатка кандидат шк
поллоах кийнэ Ф. Спире
донов Енаторина Иннокен
тьевна олодун уомна үлэтин
туфунан сийлэн кэлсэнтэ
(Бүтүтүн 2 сг. нэл).

1994

(ССКП КК ынгырбатымнан).

